

CANZONIERE I

- letto 820 volte

Edizione diplomatica

 https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/I%20cobla.jpg	<p>Rambautz eden peire rogiers. xiiij.</p> <p>PEIRE rogiers atrassaillir. Mer p(er) uos los ditz els couenz. Q(ue)u ai amidonz totz dolenz. De chantar q(ue)m cugei soffrir. Epois sai nest ami uengutz. Chantarai si nai estar mutz. Q(ue)</p>
 https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/EXPORT.jpg	<p>no(n) uoill romaner confes.</p> <p>Mout uos dei lauzar egrazir. Car anc uos ue nc cors ni talenz. De saber mos captenemenz. Euill q(ue)m sapchatz al ques dir. Eia lauers n(on) si escutz. Si en son auols ni recrezutz. Q(ue) pel uer no(n) passe ades.</p>
 https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/3%20I_0.jpg	<p>Car qui p(er) auer uol mentir. Aquel lauzars es blasmamenz. Etortz emals ensei(n)gnamenz. Efai nals autres escarnir. Q(ue)n dig no(n) es bos p(re)z saubutz. Mals els fatz esi conogutz. Epels fatz ue nol ditz apres.</p>
 https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/4%20I.jpg	<p>Per me uoletz mon nom auzir. Cal son odru - tz e clau las denz. Cades puoia mos pessam(en)z. On plus de preon mo conssir. Ben uoill sapch - atz que no(n) son drutz. Tot p(er) so que no(n) son uol - gutz. Mas ben am sol mi donz mames.</p>
 https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/5%20I.jpg	<p>Peire rogiers con posc sofrir. Quezieu am aissi solamenz. Meraueill me si uiu de uenz. Totz es sim fai mi donz morrir. Sieu muor p(er) lei farai uertutz. P(er) queu cre si fos p(er)dutz. Dreigs fora que pois menoges.</p>
 https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/6%20I.jpg	<p>Eral uen encor que mazir. Mas ia fon quer au - tres sos senz. Caitals es sos entendemenz. P(er) q(ue)u li dei tot te(m)ps seruir. Pel ben queu nes esca - zegutz. Jamais nomen uengues salutz. li dei tostemps estar al pes.</p>
 https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/7%20I.jpg	<p>Sim uolques sol tan consentir. Q(ue)u fos tos te(m)ps sos entendenz. Ab bels ditz nestera iauzenz. Ef - eram sos fatz esiauzir. Edegra(m) ben esser creguz. Mas del bon respieg do(n) uisques.</p>
 https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/8%20I.jpg	<p>Bon respieg daut son bas cazutz. Esinomereb sa uertutz. Per conseill li don que(m) p(er)des.</p>

- letto 790 volte

Edizione diplomatico-interpretativa

	I
<p>P Eire rogiers atrassaillir. Mer p(er) uos los ditz els couenz. Q(ue)u ai amidonz totz dolenz. De chantar q(ue)m cugei soffrir. Epois sai nest ami uengutz. Chantarai si nai estar mutz. Q(ue) no(n) uoill romaner confes.</p>	<p>Peire Rogiers, a trassaillir m?er per vos los ditz e·ls covenz qu?eu ai a midonz, totz dolenz, de chantar que·m cugei soffrir. E pois sai n?est a mi vengutz, chantarai, si n?ai estar mutz, que non voill romaner confes.</p>
	II
<p>M out uos dei lauzar egrazir. Car anc uos ue nc cors ni talenz. De saber mos captenemenz. Euoil q(ue)m sapchaz al ques dir. Eia lauers n(on) si escutz. Si en son auols ni recrezutz. Q(ue) pel uer no(n) passe ades.</p>	<p>Mout vos dei lauzar e grazir car anc vos venc cors ni talenz de saber mos captenemenz, e voill que·m sapchaz alques dir; e ia l?avers non si? escutz si en son avols ni recrezutz, que pel ver non passe ades.</p>
	III
<p>C ar qui p(er) auer uol mentir. Aquei lauzars es blasmamenz. Etortz emals ensei(n)gnamenz. Efai nals autres escarnir. Q(ue)n dig no(n) es bos p(re)z saubutz. Mals els fatz esi conogutz. Epels fatz ue nol ditz apres.</p>	<p>Car qui per aver vol mentir, aquel lauzars es blasmamenz e tortz e mals enseingnamenz, e fai·n als autres escarnir; qu'en dig non es bos prez saubutz, mals els fatz e si conogutz, e pels fatz veno·l ditz apres.</p>
	IV
<p>P er me uoletz mon nom auzir. Cal son odru - tz e clau las denz. Cades puoa mos pessam(en)z. On plus de preon mo conssir. Ben uoill sapch - atz que no(n) son drutz. Tot p(er) so que no(n) son uol - gutz. Mas ben am sol mi donz mames.</p>	<p>Per me voletz mon nom auzir, cal son, o drutz... e clau las denz, c?ades puoa mos pessamenz, on plus de preon m?o conssir; ben voill sapchaz que non son drutz tot per so que non son volgutz, mas ben am, sol mi donz m?ames.</p>
	V
<p>P eire rogiers con posc sofrir. Quezieu am aissi solamenz. Meraueill me si uiu de uenz. Totz es sim fai mi donz morrir. Sieu muor p(er) lei farai uertutz. P(er) queu cre si fos p(er)dutz. Dreigs fora que pois menoges.</p>	<p>Peire Rogiers, con posc sofrir quezi eu am aissi solamenz? meraveill me si viv de venz; totz es si·m fai mi donz morrir. S?ieu muor per lei farai vertutz, per qu?eu cre si fos perdutz, dreigs fora que pois me noges.</p>
	VI

<p>Eral uen encor que mazir. Mas ia fon quer au - tres sos senz. Caitals es sos entendemenz. P(er) q(ue)u li dei tot te(m)ps seruir. Pel ben queu nes esca - zegutz. Jamais nomen uengues salutz. li dei tostamps estar al pes.</p>	<p>Era·l ven en cor que m?azir, mas ia fon qu?er?autres sos senz c?aitals, es sos entendemenz, per qu?eu li dei tot temps servir, pel ben qu?eu n?es escazegutz; jamais no m'en vengues salutz, li dei tos temps estar al pes.</p>
	VII
<p>Sim uolques sol tan consentir. Q(ue)u fos tos te(m)ps sos entendenz. Ab bels ditz nestera iauenz. Ef - eram sos fatz esiauzir. Edegra(m) ben esser creguz. Mas del bon respieg do(n) uisques.</p>	<p>Si·m volgues sol tan consentir qu'eu fos tos temps sos entendenz, ab bels ditz n'estera iauenz, e fera·m sos fatz esiauzir; e degra·m ben esser creguz, mas del Bon Respieg don visques.</p>
	VIII
<p>Bon respieg daut son bas cazutz. Esinomereb sa uertutz. Per conseill li don que(m) p(er)des.</p>	<p>Bon Respieg, d'aut son bas cazutz, e si no·m ereb sa vertutz, per conseill li don que·m perdes.</p>

- letto 708 volte

Credits | Contatti | © Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911
CF 80209930587 PI 02133771002

Source URL: <https://letteraturaeuropaea.let.uniroma1.it/?q=laboratorio/canzoniere-i-50>